

## Pelo e Tlwaelehileng

**Setshwantsho:**

**Tlhaloso:**

Pelo e tlwaelehileng ke pompo e pompang madi ho potoloha mmele.

Pelo e sebetsa seka dipompo tse pedi. Pompo ka nngwe e na le dikarolo tse pedi – karolo e sesane e kang mokotla e bokelletsang madi le tjembara ya bobedi e mabota a matenya e sututsang madi ho ya kwana le kwana. Pompo e ka leqeleng la pelo (Pinki) ke e matla e pompang madi ho ya mmeleng kaofela. E ka ho letona (blue) ke pompo e nang le kगतello e tlase e pompang madi feela ho ya matshwafong.

Ho na le dibalofo tse 4 pelong. Tsona di thibela madi ho phallela morao mme di dumella feela phallo ho ya lehlakoreng le le leng.

Mmele wa rona o hloka oxygen hore o dule o sebetsa. Madi a sebediswa ho jara oxygen ho ya dikarolong tsohle tsa mmele wa rona. Ha e sebedisitse ya fela, re hloka e nngwe kapa ho seng jwalo re tla shwa. Madi a tswang mmeleng wa rona a sebedisitse oxygen yohle (e na le mmala o blue e keneletseng) mme a hloka ho fumana e fetang. E kena lehlakoreng le letona la pelo le pompang madi ho ya matshwafong. Ha re hema re tlatsa matshwafo a rona ka oxygen. Madi a kenang matshwafong a thonaka oxygen ho tswa matshwafong mme a ba makgubedu e kganyang. Madi ana a nkwa ke peipi ho kgutlela lehlakoreng le letshehadi la pelo moo pompo e matla e pompelang madi ana, a tletseng oxygen mebeleng ya rona. Ha re matha re hloka matla a fetang ao re a fumanang ho tswa ho oxygen, ke ka hoo re hemang ka potlako mme pelo e pompa kapotlako ho reta hore re fumane matla a mangata bakeng sa mebele ya rona.

